

1. INFORMACIJE O KREDITORU

ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: (4)218250930003
Broj računa: 1340100000000120

INFORMACIONI LIST o uslovima i bitnim karakteristikama Prepaid dopunjive kartice

2. OPIS KARAKTERISTIKA PROIZVODA

1. Vrsta usluge	Naziv proizvoda	Prepaid dopunjiva kartica
	Namjena proizvoda	Prepaid dopunjiva kartica je internacionalna kartica vezana za poseban namjenski račun, a namijenjena je klijentima Banke sa usmjerenim primanjima na Banku. Koristi se za kupovinu roba i usluga, te za podizanje gotovine, na za to određenim mjestima, koja su označena logom kartice (bankomat, banka) do visine raspoloživih sredstava na računu. Kartica ima funkcionalnost beskontaktnog plaćanja, te se na POS terminalima gdje je omogućeno beskontaktno plaćanje isto obavlja bez potvrde PIN-om, do određenog iznosa transakcije. Kartične kuće za svaku državu definišu prag za beskontaktna plaćanja za koja nije potrebna potvrda PIN-om. Za podizanje gotovine na bankomatima koji imaju beskontaktnu funkcionalnost obavezan je unos PIN-a bez obzira na iznos transakcije.
2. Naziv/Ime predugovaračkih strana	Naziv banke	ASA Banka d.d. Sarajevo
	Adresa	Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
	Ime i prezime Klijenta:	Adresa stanovanja:
	Broj LK-te:	Izdavalac LK-te:
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Karticu može kupiti fizičko lice koje ima otvoren tekući račun u Banci sa preusmjerenim primanjima, ako potpiše Pristupnicu za izdavanje Prepaid kartice sa opštim uslovima i izvrši uplatu na račun namijenjen za potrošnju prepaid kartice. Kupac kartice može biti i korisnik kartice. Prepaid dopunjiva kartica izdaje se i uručuje odmah po uplati iznosa na račun potrošnje prepaid kartice. Kartica i PIN se uručuju nakon uplate. Kartica je vezana za KM valutu i za sve transakcije nastale korištenjem kartice, račun se zadužuje u KM valuti. Za transakcije nastale u inostranstvu, obavlja se konverzija po važećem kursu koji koriste kartične organizacije. Karticu je moguće koristiti u okviru sljedećih limita kako slijedi: - Maksimalni dnevni (24 h) limit isplate gotovine na bankomatima i POS terminalima za isplatu gotovine - 5 transakcija u ukupnom iznosu 1.000,00 KM. - Maksimalni dnevni (24 h) limiti za POS za transakcije kupovine roba i usluga - 15 transakcija u ukupnom iznosu 3.000,00KM. - Ukupan maksimalni dnevni (24 h) limit za transakcije kupovine i transakcije podizanje gotovine – 20 transakcija u ukupnom iznosu 4.000,00 KM. Uplata na karticu: - Minimalni iznos uplate 20,00 KM - Maksimalni iznos uplate 1.015,00 KM Maksimalan promet po kartici u toku jedne godine može iznositi 15.000,00 KM.	
4. Trajanje ugovora	Ukoliko se Kupac ili Korisnik kartice nije pridržavao uslova iz ugovora i Opštih uslova, Banka može blokirati karticu, odnosno Banka može otkazati Ugovor i prije isteka roka važenja kartice. Kartica se izdaje sa rokom važenja od dvije godine od datuma personalizacije, odnosno važi do zadnjeg dana mjeseca u godini otisnutoj na kartici. Kkartica nema mogućnost reizdavanja. Korisnik kartice se obavezuje da će se pridržavati Opštih uslova u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima u ASA Banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Opšti uslovi) koji su objavljeni u poslovnim prostorijama Banke, kao i na zvaničnoj internet stranici Banke www.asabanka.ba o čemu se Korisnik/Kupac može informisati.	

5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																														
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																														
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																														
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	Iznos naknade za izdavanje, godišnje članarine i svih ostalih naknada regulisan je Odlukom o tarifi naknada za proizvode i usluge Banke, kako slijedi: <table border="1"> <tr> <td>Upisnina – jednokratno</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr> <td>Godišnja članarina</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Naknada za reizdavanje kartice zbog gubitka, oštećenja i slično</td><td>Bez reizdavanja</td></tr> <tr> <td>Naknada za izdavanje zamjenske kartice zbog gubitka, oštećenja i slično</td><td>10,00 KM</td></tr> <tr> <td>Zamjena PIN-a na zahtjev klijenta</td><td>10,00 KM</td></tr> <tr> <td>Hitno izdavanje PIN-a na zahtjev klijenta</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr> <td>Naknada za uplate na karticu (dopuna)</td><td>uplate ≤ 100,00 KM - 2,50 KM uplate > 100,01 KM - 5,00 KM putem elektronskog i mobilnog bankarstva - bez naknade</td></tr> <tr> <td>Isplata preostalog salda u toku/nakon isteka važenja kartice</td><td>bez naknade</td></tr> <tr> <td>Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu</td><td>bez naknade</td></tr> <tr> <td>Naknada za podizanje gotovine na ATM-u banke</td><td>1,50% + 10,00 KM</td></tr> <tr> <td>Naknada za podizanje gotovine na POS-u ili ATM-u druge banke</td><td>1,50% + 10,00 KM</td></tr> <tr> <td>Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu</td><td>1,50% + 10,00 KM</td></tr> <tr> <td>Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Konverzijska naknada za transakcije van BiH - podizanje gotovine</td><td>1,00% od iznosa transakcije</td></tr> <tr> <td>3D secure</td><td>0,60 KM po autentifikaciji</td></tr> </table> Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Vlasnikom računa. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.	Upisnina – jednokratno	20,00 KM	Godišnja članarina	Bez naknade	Naknada za reizdavanje kartice zbog gubitka, oštećenja i slično	Bez reizdavanja	Naknada za izdavanje zamjenske kartice zbog gubitka, oštećenja i slično	10,00 KM	Zamjena PIN-a na zahtjev klijenta	10,00 KM	Hitno izdavanje PIN-a na zahtjev klijenta	20,00 KM	Naknada za uplate na karticu (dopuna)	uplate ≤ 100,00 KM - 2,50 KM uplate > 100,01 KM - 5,00 KM putem elektronskog i mobilnog bankarstva - bez naknade	Isplata preostalog salda u toku/nakon isteka važenja kartice	bez naknade	Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu	bez naknade	Naknada za podizanje gotovine na ATM-u banke	1,50% + 10,00 KM	Naknada za podizanje gotovine na POS-u ili ATM-u druge banke	1,50% + 10,00 KM	Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu	1,50% + 10,00 KM	Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu	Bez naknade	Konverzijska naknada za transakcije van BiH - podizanje gotovine	1,00% od iznosa transakcije	3D secure	0,60 KM po autentifikaciji
Upisnina – jednokratno	20,00 KM																														
Godišnja članarina	Bez naknade																														
Naknada za reizdavanje kartice zbog gubitka, oštećenja i slično	Bez reizdavanja																														
Naknada za izdavanje zamjenske kartice zbog gubitka, oštećenja i slično	10,00 KM																														
Zamjena PIN-a na zahtjev klijenta	10,00 KM																														
Hitno izdavanje PIN-a na zahtjev klijenta	20,00 KM																														
Naknada za uplate na karticu (dopuna)	uplate ≤ 100,00 KM - 2,50 KM uplate > 100,01 KM - 5,00 KM putem elektronskog i mobilnog bankarstva - bez naknade																														
Isplata preostalog salda u toku/nakon isteka važenja kartice	bez naknade																														
Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu	bez naknade																														
Naknada za podizanje gotovine na ATM-u banke	1,50% + 10,00 KM																														
Naknada za podizanje gotovine na POS-u ili ATM-u druge banke	1,50% + 10,00 KM																														
Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu	1,50% + 10,00 KM																														
Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu	Bez naknade																														
Konverzijska naknada za transakcije van BiH - podizanje gotovine	1,00% od iznosa transakcije																														
3D secure	0,60 KM po autentifikaciji																														
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Izdavanje Prepaid dopunjive kartice ne zahtijeva obavezu korištenja notarskih usluga																														
10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Preduslov za izdavanje Prepaid dopunjive kartice je da klijent ima preusmjerena primanja na Banku.																														

11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Nije primjenjivo se za ovaj proizvod.
12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Kupac na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu Ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva, ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Kupcem.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Uslovi iz ovog informacionog lista važe do njihove izmjene. Sve eventualne izmjene biće objavljene u poslovnim prostorijama Banke, najkasnije 8 dana prije primjene.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
17. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
18. Raskid ugovora	Ukoliko se Kupac ili Korisnik kartice ne pridržava uslova iz ugovora i Opštih uslova, Banka može blokirati karticu, odnosno Banka može otkazati Ugovor i prije isteka roka važenja kartice.
19. Prijevremena otpлата kredita	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.

Potvrđujem da mi je ovaj Informacioni list o uslovima uručen prije podnošenja Zahtjeva za karticu.

☐ Da
 ☐ Ne

Mjesto _____, dana _____

Ovim putem potvrđujem da me je Banka upoznala sa pravom na dobivanje besplatne kopije nacrtu Ugovora, radi razmatranja izvan prostorija Banke i da sam istu:

☐ Odbio/la

☐ Prihvatio/la

Mjesto _____, dana _____

Ovim putem potvrđujem da me je Banka upoznala sa efektivnom kamatnom stopom (EKS) prije potpisivanja Ugovora - NE PRIMJENJUJE SE ZA OVU VRSTU USLUGE.

Ovim putem potvrđujem da me je Banka upoznala sa Opštim uslovima u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima u ASA Banka d.d. Sarajevo, te ovim putem zahtijevam da mi Banka:

☐ Opšte uslove uruči u pisanom obliku

☐ Opšte uslove dostavi na email adresu: _____

☐ Ne želim da mi Banka Opšte uslove uruči u pisanom obliku niti da mi iste dostavlja na email adresu

Mjesto: _____, dana _____

Potpis i ovjera zaposlenika Banke

Potpis Klijenta